

t74_semi_af1 (TMNEMEWKqT- fEAw1EpYiAg2LRbPap1YwzxJu)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v1_semi_af1 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l1_analoaf : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r3_semi_af1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $r2_analoaf : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned}
 & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v1_semi_af1 X0) \wedge (l1_analoaf \\
 & X0))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. \\
 & (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X3.(m1_subset_1 X3 \\
 & (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X4.(m1_subset_1 X4 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow \\
 & (\forall X5.(m1_subset_1 X5 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X6.(m1_subset_1 \\
 & X6 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (((r3_semi_af1 X0 X1 X2 X3 X4) \wedge (r3_semi_af1 \\
 & X0 X5 X2 X3 X6)) \Rightarrow (r2_analoaf X0 X1 X5 X4 X6)))))))))
 \end{aligned} \tag{1}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned}
 & \forall X0.((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v1_semi_af1 X0) \wedge (l1_analoaf \\
 & X0))) \Rightarrow (\forall X1.(m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. \\
 & (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X3.(m1_subset_1 X3 \\
 & (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X4.(m1_subset_1 X4 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow \\
 & (\forall X5.(m1_subset_1 X5 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (((r3_semi_af1 \\
 & X0 X1 X2 X2 X3) \wedge (r3_semi_af1 X0 X4 X2 X2 X5)) \Rightarrow (r2_analoaf X0 X1 X4 X3 \\
 & X5)))))))))
 \end{aligned}$$